

Moralo wa mosebetsi sehlopha sa Pele

| Kotare | Dibeke | Sepheho sa thuto le maemo a tekolo   | Kgokahanyo   | Dikahare    | Disebediswa   | Tsela tsa ho lekola  | Tsela tsa ho ruta le ho bala  |
|--------|--------|--|--|-------------|---|--|---|
| 3      | 1 & 2  | <p><u>LO:1Ho mamela</u><br/> <u>AS:2</u><br/>                     Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui tlhomphe le sebaka sa ho bua, ho botsa dipotso bakeng sa tlhaketso<br/> <u>LO:2Ho Bua</u><br/>                     AS:3O bina a thothokise a etsise dipina le dithothokiso<br/>                     AS:8O nka seabo ka phaposing le dihlopheng.<br/>                     8.3O araba dipotso tse botswang ke bamamedi..<br/> <u>LO:3Bala O senola</u><br/>                     AS:1O sebedisa dithusa thuto tse bonahalang ho etsa moelelo.<br/>                     1.1O lepa pale e ka hare ka hore ka ho bona bonkante ba buka.<br/>                     AS:4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa.<br/>                     4.3O sebedisa kaho le tlhokomelo ya mantswe ho qapa mantswe a matjha le a sa tlwaelehang jk tsela ya ho aha lentswe le dipatene tsa ditlhaku.<br/>                     AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa.<br/>                     3.1O bala pale le morutabana Ba tshohla mooko taba.<br/>                     LO:4HO ngola<br/>                     AS:1A ngola mongolo o hlakileng ka potlako.<br/>                     1.3Ba bopa ditlhaku tsa nteterwano ka ho nepahetseng</p> | <p><u>Kgokahanyo</u><br/>                     Mahlale a phedisano<br/>                     LO:1Tsa Bophelo<br/>                     AS:4Qolla,dikotsi tse tshwanetseng ho hlokomelwa tseleng e yang sekolong.<br/>                     AS:5Ba hlokomela maemo a tlhaketso le motho eo ho tlalehwang ho yena.<br/>                     AS:3O hlalohanya maemo a sireletsehileng le a kotsi.</p> | Tshileretso | <p>Papetlwa<br/>                     Buka ya ho bala<br/>                     Dipapetlwana<br/>                     Buka ya mosebetsi</p> | <p><u>Tsela</u><br/>                     Written Responses<br/>                     Oral discussions<br/> <br/> <u>Mekgwa</u><br/>                     Moithuti ka boyena<br/>                     Moithuti le motswalle<br/>                     Morutabana<br/> <br/> <u>Disebediswa</u><br/>                     Rubric checklist<br/>                     FAT- 1</p> | <p>Baithuti ba lepa pale e ka hare ka bonkante ba buka.<br/>                     Baithuti ba lepa se tla etsahala paleng<br/>                     Morutabana o bala pale le baithuti(shared reading)<br/>                     Baithuti ba tshohla mooko taba le morutabana.<br/>                     Morutabana o botsa dipotso<br/>                     Morutabana le baithuti ba etsa dithothokiso le dipina.<br/>                     Baithuti ba qapa mantswe a matjha le a sa tlwaelehang<br/>                     Baithuti ba etsa tlotlontswa.<br/>                     Baithuti ba aha banka ya mantswe le bukantswe.<br/>                     Ba peleta mantswe ka nepo.</p> |

|   |   |   |  |                    |  |   |   |
|---|---|---|--|--------------------|--|---|---|
|   |   | AS:6O qala ho aha tlotlontswe le ho peleta mantswe<br>6.4O ikahela banka ya mantswe le bukana ya tlhaloso ya mantswe  |  |                    |  |   |   |
| 3 | 3 | <p><u>LO:1Ho mamela</u><br/>AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.<br/>3.2A bapale ntlha tsa bohlokwa paleng,a bine a etse thothokiso.<br/><u>Kgokahanyo Ka hare</u><br/><u>LO:2Ho bua</u><br/>AS:1O bua ka (dintho)diketsahalo tseo a di tsebang, maikulto le ditaba.<br/>AS:3O bina a thothokise a etsise dipina le dithothokiso<br/><u>LO:3Ho Bala O Senola</u><br/>AS:3Ho etsa moelelo wa dingolo.?<br/>3.1O bala pale le morutabana A bolele haeba pale a e ratile a bolele lebaka.<br/>AS:5Ho hodisa kaho ya mantswe<br/>5.1O hlokomela a bitse ditlhaku tsa alefabet(a) (alphabet)<br/>AS:6 O( aha) bopa mantswe ka ho kopanya ditumanotsi le ditumammoho mohl;a-ka,e-ta.<br/><u>LO:4Ho Ngola</u><br/>AS:5Ngola hore le ba bang ba utlwisisise, ba sebedise mongolo o tlwaelehileng le dipolelwana.<br/>5.2A tsebe ho siya dibaka pakeng</p> | <p><u>Kgokahanyo</u><br/><u>Mahlale a Bophelo</u><br/><u>Tsa Bophelo</u><br/>LO:1AS:2O hlalosa bohato boka thusang bohlweki le ho bapisa bohato ba bophelo tikolohong.</p> | Metsi le tlhwekiso | Buka ya mosebetsi<br>Dipapetlwana<br>Ditselo | <p><u>Mekgwa</u><br/>Sehlopha<br/>Moithuti<br/>Morutabana<br/><u>Tsela</u><br/>Oral responses<br/>Written responses<br/>Debate<br/>Drama<br/>Play activities<br/><u>Disebediswa</u><br/>Observation Sheet</p> | <p>Murutabana o phetela baithuti pale e buang ka metsi.<br/>Baithuti ba ntsha maikutlo ka pale.<br/>Baithuti ba bina pina ba etsa thothokiso.<br/>Baithuti ba bala pale le morutabana<br/>Ba kgetha dintlha tsa bohlokwa<br/>Ba hlokomela ba bitse ditlhaku tsa alphabeta<br/>Ba bopa mantswe ka ho kopanya ditumanotshi le ditumammoho.<br/>Ba ngola dipolelo ba siya dibaka<br/>Ba sebedisa matshwao a puo.</p> |

|   |       |  |   |                           |  |   |  |
|---|-------|--|---|---------------------------|--|---|--|
|   |       | <p>tsa mabitso.<br/> 5.5Ba qala ho sebedisa matshwao a puo(jk ditlhaku tse kgolo tsa mabitso le matshwao a puo)<br/> AS:4Moralo le ho ikgopotsa mosebetsi<br/> 4.1O hlahisa maikutlo dihlotshwaneng</p>  |   |                           |  |   |  |
| 3 | 4 & 5 | <p><u>LO:1Ho mamela</u><br/> AS:1Re tseba hona ha ngwana a mamela ditaello le ditsebiso ka hloko a araba hantle.<br/> AS:3O mamela ha monate dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipinatsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.<br/> 3.5O beha ditshwantsho ka tatellano ya tsona a be a bapise mabitso le ditshwantsho<br/> <u>Kgokahanyo Ka Hare</u><br/> <u>LO:2Ho bua</u><br/> AS:3O bina a thothokise a etsise dipina le dithothokiso<br/> <u>LO:3Bala O Senola</u><br/> AS:3HO etsa moelelo wa dingolwa<br/> 3.1O bala pale le morutabana<br/> -O kgetha dintlha dintlha tsa bohlokwa(sebapadisa,sehloho,tatella no ya diketsahalo)<br/> AS:4O hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo ho dingolwa.<br/> 4.2A tsebe ho bala mongolo wa hae le wa baithuti ba bang.<br/> AS:5O hodisa kaho ya mantswe.<br/> 5.4Ba aha mantswe a makgutshwane a nang le tumanotshi</p> | <p><u>Kgokahanyo</u><br/> <u>Mahlale a bophelo</u><br/> LO:1Tsa Bophelo<br/> AS:2O hlalosa bohato bo ka thusang bohlweki le ho bapisa bohato ba bophelo tikolohong.</p> | <p>Mafu a tshwaetsang</p> | <p>Buka ya mosebetsi<br/> Makasine<br/> Boka<br/> Papetlwa<br/> Papetlwana</p> | <p><u>Mekgwa</u><br/> Baithuti<br/> Sehlopha<br/> Morutabana<br/> <u>Tsela</u><br/> Dipotso<br/> Dipuisano<br/> Oral responses<br/> Written responses<br/> <u>Disebediswa</u><br/> Observation Sheet<br/> Checklist<br/> <u>FAT-2</u></p> | <p>-Baithuti ba mamela ditaello ka hloko.<br/> -Ba araba dipotso<br/> -Ba mamela dipale,dithothokiso le dipina ka kutlwisiso<br/> -Ba beha ditshwantsho ka tatellano,ba bapise mantswe<br/> -Baithuti ba bala pale<br/> -Ba aha mantswe a makgutshwane.<br/> -Ba qala ho ngola mantswe a tlwaelehileng,ba pelete</p> |

|   |   |  |  |                         |   |  |   |
|---|---|--|--|-------------------------|---|--|---|
|   |   | <p>e le nngwe jk koto,poto,pata.<br/> 5.3Utlwisisa hore mabitso a ditlhaku ha a tjhentje empa sehalo sona se ka tjhentjha,<br/> Mohl; noka ,noka<br/> <u>LO:4Ho Ngola</u><br/> AS:6O qala ho aha tlotlontswe le ho peleta mantswa.<br/> 6.2Peleta mantswa</p>  |  |                         |   |  |   |
| 3 | 6 | <p><u>LO:1Ho mamela</u><br/> AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso.<br/> 3.6O araba dipotso tse bulehileng mabapi le pale<br/> <u>Kgokahanyo Ka Hare</u><br/> <u>LO:2Ho Bua</u><br/> AS:2O bolela dintlha a sebedisa ditlhaloso tse nang le thahasello le diketso<br/> <u>LO:3Ho bala o senola</u><br/> AS:5Ho hodisa kaho ya mantswa<br/> 5.6O hlokomela ditumammoho tse qalang lentse jwaloka,tl=tlala<br/> Ny=nyeka<br/> AS:6O aha bopa mantswa ka ho kopanya ditumanotsi le ditumammoho jk a-ka, e-ta<br/> <u>LO:4 Ho ngola</u><br/> AS:1A ngola mongolo a hlakileng ka potlako.<br/> 1.3Ba bopa ditlhaku tsa ntenterwane ka ho nepahetseng.<br/> AS:3O ngola ka morero o fapaneng(different purposes)</p> | <p><u>Kgokahanyo</u><br/> <u>Mahlale A</u><br/> <u>Phedisano</u><br/> LO:1<br/> AS:3Ba beha ditshwantsho ka tatellano ba bontsha merabe ka ho arohana ha yona.</p> | <p>Mefuta ya merabe</p> | <p>Dibuka<br/> Dipapetlwana<br/> Diaparo<br/> Buka<br/> Posters</p> | <p><u>Mekgwa</u><br/> Morutabana<br/> Baithuti<br/> Sehlopha<br/> <u>Tsela</u><br/> Play Activities<br/> Drama<br/> Oral responses<br/> Written responses<br/> <u>Disebediswa</u><br/> Observation Sheet<br/> Checklist<br/><br/> <u>FAT-3</u></p> | <p>-Morutabana o qoqela baithuti ka pale/thothikiso/pina e buang ka mefuta ya merabe.<br/> -Morutabana le baithuti ba buisana ka bokantle ba buka.<br/> -Morutabana le baithuti ba noha dikahare tsa buka<br/> -Morutabana o balla baithuti hodimo,ba nto bala mmoho.<br/> -Baithuti ba qoqa pale tsa bona<br/> -Morutabana o botsa dipotso bana ba hlahisa maikutlo a bona.<br/> -Ba bopa mantswa le ditlhaku.<br/> -Ba peleta mantswa.<br/> -Ba etse tatellano ya pale<br/> -Baithuti ba ingolla dipale tsa bona ka merabe ba e etsebang ba sebedisa dipolelwana.<br/> --Ba iketsetsa banka ya mantswa<br/> -Ba bala mantswa mmoho le ka bonngwe.<br/> -Baithuti ba bala ka dihlopha,ka bobedi le ka bonngwe tlasa tataiso ya morutabana(diratswaneng)<br/> Ba hlocomele matshwao a puo.<br/> -Baithuti ba ngola moqoqo o mokgutshwane ka dijo ba</p> |

|   |   |  |   |                    |  |  |  |
|---|---|--|---|--------------------|--|--|--|
|   |   | <p>AS:5Ngola hore le ba bang ba utlwisise ba sebedisa mongolo o tiwaelehileng le dipolelwana.</p> <p>5.2A tsebe ho siya dibaka pakeng tsa mabitso.</p> <p>AS:6O qala ho aha tlotlontswe le ho peleta mantswa</p> <p>6.4O ikahela polokelo ya mabitso</p>   |   |                    |  |  | hlokomela matshwao a puo.  |
| 3 | 7 | <p><u>LO:1Ho mamela</u></p> <p>AS:1Re tseba hona ha ngwana a mamela ditaello le ditsebiso ka hloko a araba hantle.</p> <p>AS:2Bontsha kutlwisiso le boitshwaro ka ho neha sebui tlhompfo,le sebaka sa ho bua, ho botsa dipotso sebakeng sa tlhakisetso.</p> <p>AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso</p> <p>3.5O beha ditshwantsho ka tatellano ya tsona a be a bapise mabitso.</p> <p><u>Kgokahanyo Ka Hare</u></p> <p><u>LO:2Ho bua</u></p> <p>AS:2O bolela dinthla a (sebedisa)dithaloso tse nang le thahasel le diketso</p> <p>AS:6O hoopla diketsahalo ka tatellano</p> <p><u>LO:3Ho bala O Senola</u></p> <p>AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa</p> <p>3.1O bala pale le morutabana</p> <p>Ba tshohla mooko taba</p> <p>AS:5Ho hodisa kaho ya mantswa</p> | <p><u>Kgokahanyo</u></p> <p><u>Bonono le Botjhaba</u></p> <p><u>LO:3</u></p> <p><u>Mmino</u></p> <p>AS:2O bapala morethetho,a o pa,a tlola, ba bile ba bina dipapading ka dihlopha.</p> | Diphoofolo tsa hae | <p>Buka ya mosebetsi</p> <p>Dipapetlwana</p> <p>Dipapetlwa</p> <p>Dibuka</p> <p>Ditshwantsho</p> <p>Makasine</p> <p>Dikere</p> <p>Boka</p> | <p><u>Tsela</u></p> <p>Dipuisano</p> <p>Written responses</p> <p>Metako</p> <p>Dipotso</p> <p>Tshwantshiso</p> <p><u>Mekgwa</u></p> <p>Ka dihlopha</p> <p>Morutabana</p> <p>Mothuti ka boyena.</p> <p>Motswalle</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Rubric</p> <p>Checklist</p> <p>Rating Scale</p> | <p>Morutabana o bala pale e buang ka diphoofolo tsa hae.</p> <p>-A ka sebedisa ditshomo ho natefisa thuto.</p> <p>-Morutabana le baithuti ba bala mmoho pale.</p> <p>-Baithuti ba hlalisa maikutlo a bona le mooko taba</p> <p>-Morutabana o sebedisa ditshwantsho ho matlafatsa thuto</p> <p>-Baithuti ba beha ditshwantsho ka tatellano,</p> <p>-Ba bapisa ditshwantsho le mabitso</p> <p>-Ba aha mantswa a nang le ditu manotshi e le nngwe,tse pedi jj</p> <p>-Ba sebedisa matshwao a puo</p> <p>-Ba araba dipotso,ba ngola dipolelwana.</p> |

|   |   |  |  |                  |  |   |  |
|---|---|--|--|------------------|--|---|--|
|   |   | <p>Ba aha mantswe a makgutshwane a nang le tumanotshi a le nngwe.</p> <p><u>LO:4Ho Ngola</u></p> <p>AS:4Moralo le ho ikgopotsa mosebetsi</p> <p>?O hlahisa maikutlo dihlotshwaneng</p> <p>AS:5Ngola hore le ba bang ba utlwisise,ba sebedisa mongolo o tlwaelehileng le dipolelwana</p> <p>5.5Ba qala ho sebedisa matshwao a puo jk ditlhaku tse kgolo tsa mabitso le matshwao a puo.</p>  |  |                  |  |   |  |
| 3 | 8 | <p>LO:1Ho mamela</p> <p>AS:1Re tseba hona ha ngwana a mamela ditaello le ditsebiso ka hloko a araba hantle.</p> <p>AS:3O mamela ka boithabiso dipale tse kgutshwane,dithothokiso le dipina tsa meetlo e fapaneng ho bontsha kutlwisiso</p> <p>3.2A bapale ntlha tsa bohlokwa paleng,a bine,a etse thothokiso.</p> <p><u>Kgokahanyo Ka Hare</u></p> <p><u>LO:2Ho bua</u></p> <p>AS:3O bina a bina a thothokise a etsise dipina le dithothokiso</p> <p>AS:9?O sebedisa puo e tshwanelehileng mabapi le diketsahalo tse fapaneng tsa batho.</p> <p>9.1O fuputsa mothong a moholo a etetseng phaphosing,</p> <p><u>LO:3HO bala o senola</u></p> <p>AS:1O sebedisa dithusa-thuto tse bonahalang ho etsa moelelo</p> <p>3.1?O sebedisa ditshwantsho ho</p> | <p><u>Kgokahanyo</u></p> <p><u>Mahlale a</u></p> <p><u>Phedisano</u></p> <p><u>LO:2</u></p> <p>AS:2A hlalohanya,a take a kenye mebala folaga ya Afrika Borwa.</p> <p><u>Bonono le Botjhaba</u></p> <p><u>Mmino</u></p> <p><u>LO:3</u></p> <p>AS:2</p> <p>Ba bapala morethetho, ba opa matsoho ba bile ba etsa dipina tsa dipapadi ka dihlopha.</p> | Lefatshe la rona | Dipapetlwana<br>Folaga<br>Dibuka<br>Papetlwana | <p><u>Mekgwa</u></p> <p>Baithuti ka dihlopha</p> <p>Morutabana</p> <p>Metswalle</p> <p><u>Tsela</u></p> <p>Dipuisano</p> <p>Dipotso</p> <p>Written Responses</p> <p>Oral responses.</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Observation Sheet</p> <p>Checklist</p> <p><u>FAT-4</u></p> | <p>-1.Morutabana o qoqela baithuti pale ka lefatshe la rona South Africa a sebedisa mmapa jwalo ka selelekela feela.</p> <p>2.Morutabana a sebedisa pale e ngotsweng papetlwa kapa a ba balla buka(ha e fumaneha)</p> <p>3Baithuti ba bala pale ba le bang ba dutse ka dihlopha tlasa tataiso ya morutabana</p> <p>4.Baithuti ba pheta pale ba ntsha maikutlo a bona.</p> <p>5.Baithuti ba ipalla ka bo bona.</p> <p>6.Baithuti ba kgutsufatsa pale ba hlahisa dikateng ka yona ba bontshe tsela ya ho ngola ditlhaku le mabitso ba akaretsa ditho tsa puo jk diratswana le matshwao a puo.</p> <p>7Morutabana o botsa baithuti dipotso tse malebana le pale ya S.A.</p> <p>8Morutabana o hlaloesetsa baithuti</p> |

hlahosa se bolelwang ke pale  
 AS:3Ho etsa moelelo wa dingolwa  
 3.1O bala pale le morutabana  
 -O kgetha dinthla tsa  
 bohlokwa(Sehlooho,tatellano ya  
 diketsahalo  
LO:4Ho Ngola  
 AS:2Tsela ya ho ngola  
 2.2Ba ngola dipolelwana ka se  
 etsahalang setshwantshong.  
 AS:5A ngola hore le ba bang ba  
 utlwisise,basebdisa mongolo o  
 tlwaelehileng le dipolelo.  
 5.5Ba qala ho sebedisa matshwao a  
 puo jk tlhaku e kgolo tsa mabitso le  
 matshwao a puo.  
 AS:6O qala ho aha tlotlontswe le ho  
 peleta mantswe.  
 6.2Peleta mantswe a tlwaelehileng  
 ka nepo  
 6.4O ikahela banka ya mantswe le  
 buka ntswe.

ka folaga ya naha,mmala le  
 mesebetsi le hore e fumaneha  
 hokae.  
 9Morutabana o laela baithuti ho  
 Kenya mebala folageng.  
 10.Morutabana o hlokomisa bana  
 ka nmatshwao a lefatshe la rona.  
 11Morutabana o qala ka ho ba  
 hlokomedisa letshwao la sekolo sa  
 bona.  
 12.Ka dihlotshwana baithuti ba  
 qoqa ka mmala wa moaparo le  
 betjhe ya sekolo sa bona  
 13.Morutabana le bana ba qoqa ka  
 tatellano ya bopresidente ba Afrika  
 Borwa.  
 14Baithuti le morutabana ba ngola  
 seratswana ka ho hlahlamana ha  
 bapresidente ba sebedisa  
 matshwao a puo(shared writing)  
 15Ba rutwa hobina pina ya  
 Setjhaba.